

PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 3

Moralo wa Semmuso wa ho ruta Kharikhulamo ya Naha e Fetotsweng

TATAISO BAKENG LA HO SEBEDISA KHARIHULAMO E FETOTSWENG PUONG MOKGAHLELONG O TLASE:

Ka kopo ela hloko tse latelang:

1. Tokomane ya CAPS ya dikotara 1-4 (2020) e kopantswe ho etswa tokomane e le nngwe.
2. Kharikhulamo e fetotswe ho tshetleha Dintlhakgolo le bokgoni.
3. Dibeke tse mmalwa tsa pele di tshwanelwa ho sebedisa bakeng la ho ruta medumo / dintlhakgolo tse sa rutwang selemo se fetileng. Sena se lebisitswe ho medumo ya kotara ya 4 e sa rutwang jwaloka j,r,w.
4. Barutwana ba tla be ba le boemong bo fapaneng. Dikolo kaofela di tla be di sa tshwane. Haeba sekolo se sa bone sena se le bohlokwa, ba ka latela tokomane ya CAPS ho tloha ho dikahare tsa kotara ya 1.
5. Sehlooho ka Mookotaba le tlotswe ya Puo Ya Tlatsetso Ya Pele ke ditlhahiso feela, ha di qobellwe. Matitjhere a tshwanelwa ho sebedisa mookotaba e loketseng boemo ba sekolo.
6. Ha ho sebetswa ka dihlopha ho hlokomelwe hore barutwana ba siyelana sebaka ho latela ditaelo mabapi le COVID -19.

Tataiso ya Tekanyetso: Tekanyetso ya Sethatho:

- E tshwanelwa e etswe nakong ya matsatsi a pele a 10 a ho kgutlela sekolong.
- Mesebetsi ya tekanyetso ya sethatho ha e a tshwanelwa ho ikemela, e tshwanelwa ho kopangwe le mesebetsi ya ho ruta le ho rutwa.
- E tshwanelwa ho etswa ka tsela eo e seng ya semmuso haholo ka tsela ya ho lekola tsebo eo barutwana ba nang le yona.
- Mesebetsi ya tekanyetso ya sethato e tla itshetleha ho dikahare tse fetileng.
- Sepheo sa mesebetsi ke ho fumana boemo ba barutwana le ho tataisa mesebetsi ya ho ruta le ho rutwa.

Tekanyetso ya Sekolo:

- Tekanyetso e etswa ho ya ho ile Mokgahlelong O Tlase.
- Tsepamiso e kgolo e lokela ho ba tekanyetsong eo e seng ya semmuso.
- Mehlala ya diruburiki le mananetekolo e a fumaneha tataisong ena. Tsena tsohle ke mehlala feela e sisintsweng.
- Tekanyetso e tla etswa hodima dikahare tsa mosebetsi o rutilweng feela. Mesebetsi ya tekanyetso e tla fetolwa ka nepo.

RE LEBOHA HA O ILE WA LEKA KA HOOHLE HO RUTA BARUTWANA MAEMONG ANA AO RE LENG HO ONA HA JWALE!

2021 Leano la ho ruta – Kotara ya 1: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE: KEREITI 3

Kotara 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
Mookotaba o kgothaletswang	Lenane le kopantsweng le tekanyetso ya sethatho						Setswalle ke eng? Buka ya mosebetsi leqephe 38 (Tshitshinyo)		Boikemisetso (Tshitshinyo)	Boikemisetso (Tshitshinyo)
Sehlooho	<p style="text-align: center;">HO BUA LE HO MAMELA Ho etswa Mantaha Laboraro and Labohlano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qala ka ditumediso • Pina • Dipotsa tse bulehileng (Tse senang karabo e fosahetseng) • Tlotlontswe ya letsatsi, le mantswe a hlahang kgafetsa 									
Tsebo/ Dikgopoloo kutlwiso /Bokgoni	Ditumediso Titjhere o dumedisa barutwana ba ka bang 3-4 ka bonngwe. a. Titjhere: Dumela! O phela jwang? b. Moithuti: Ke phela hamonate wena o phela jwang?	Ditumediso Titjhere o dumedisa barutwana ba 3 – 4 ka bonngwe. a. Titjhere. Dumela Thabo. O tsohile jwang kajeno? b. Moithuti: Dumela Titjhere. Ke ikutlwa ke thabile / Ha ke a thaba.	Ditumediso Titjhere o dumedisa barutwana ba 3 – 4 ka bonngwe. a. Titjhere: Dumela, o dula kae? b. Moithuti: Dumela __ Ke dula __.	Ditumediso Titjhere o dumedisa barutwana ba 3 – 4 ka bonngwe. a. Titjhere: Dumela, lebitso la hao ke mang? b. Moithuti: Dumela, Lebitso la ka ke___. c. Titjhere: Ke thabetsa ho o tseba! d. Moithuti: Le nna ke thabetsa ho o tseba!	Greeting Dumella bana ba babedi ba dumedisane.	Ditumediso Titjhere o dumedisa barutwana ba 3 – 4 ka bonngwe. a. Titjhere: Dumela, boemo ba lehodimo bo jwang kajeno? b. Moithuti: Dumela titjhere, kajeno ho a tjhesa/ ho a bata/ letsatsi le tjabile/ maru a thibile/ pula ya na jwalojwalo... 2. Laela barutwana ho SHEBANA BA BUE ba ithakisetse Ditumediso.	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10																																															
Pina/ Raeme	<p><i>Mabitso, Mabitso ha a fapané</i> <i>Opa diatla o bitse lebitso la hao!</i> <i>(barutwana ba opa DINOKO tse</i> <i>mabitsong a bona, jwalo ka: Si-phi-we,</i> <i>Tha-to)</i></p>	<p>Ruta SEHOHEDI mohl.: 1-2-3 MAHLO HO NNA! 1-2 MAHLO HO WENA! 2. Laela barutwana ho bua le baahisane ba bona. 3. Ha ba utlwa “1-2-3 MAHLO HO NNA” ba EMISE HANGHANG HO BUA. 4. Ba re: “1-2 MAHLO HO WENA!” 5. Ba dule ka kgutso ditulong tsa bona ba shebile titjhere.</p>	<p>Ruta seholohedi se setja: mohl: HA O NKUTLWA OPA DIATLA HA NNGWE. (opa) 2. Laela barutwana ho bua le baahisane ba bona. 3. Ha ba utlwa “HA O NKUTLWA OPA DIATLA HA NNGWE” ba emise/kgautse ho bua. 4. Ba ope ha nngwe. 5. Etsa hona o sebedisa dinomoro tse fapaneng ho fihlela barutwana kaofela ba tsepamisa maikutlo ho wena. 6. Ba dule ka kgutso ditulong tsa bona ba shebile titjhere.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Mantswe</td> <td>Diketso</td> </tr> <tr> <td><u>Metswalle e mehlano e ilo bapala kantle,</u></td> <td><i>Bontsha menwana e mehlano</i></td> </tr> <tr> <td>Ho ne ho kganya letsatsi le tjhabile</td> <td><i>Etsa eka matsoho a hao ke mahlasedi a letsatsi.</i></td> </tr> <tr> <td>E mong wa metswalle a re: “Ha ke dule!”</td> <td><i>Foka-tsitsinya letsoho ho ba sadisa hantle.</i></td> </tr> <tr> <td>Yaba ho sala metswalle e mene.</td> <td><i>Diha monwana o le mong, o tsitsinye menwana e mene e setseng.</i></td> </tr> </table> <p>Pheta ka nne, tharo le pedi</p> <table border="1"> <tr> <td>Mantswe</td> <td>Diketso</td> </tr> <tr> <td>Motswalle a le <u>mong</u> a jewang ke budutu o ile a lo bapala.</td> <td><i>Bontsha monwana o le mong.</i></td> </tr> <tr> <td>Ho ne ho Kganya tsatsi le tjhabile.</td> <td><i>Etsa eka matsoho a hao ke mahlasedi a letsatsi.</i></td> </tr> <tr> <td>Motswalle a le mong a budutu o ile a re, ‘Ha ke dule!’</td> <td><i>Foka letsoho ho sadisa hantle.</i></td> </tr> </table> <p>Phetha ka bonolo, dihlong</p>	Mantswe	Diketso	<u>Metswalle e mehlano e ilo bapala kantle,</u>	<i>Bontsha menwana e mehlano</i>	Ho ne ho kganya letsatsi le tjhabile	<i>Etsa eka matsoho a hao ke mahlasedi a letsatsi.</i>	E mong wa metswalle a re: “Ha ke dule!”	<i>Foka-tsitsinya letsoho ho ba sadisa hantle.</i>	Yaba ho sala metswalle e mene.	<i>Diha monwana o le mong, o tsitsinye menwana e mene e setseng.</i>	Mantswe	Diketso	Motswalle a le <u>mong</u> a jewang ke budutu o ile a lo bapala.	<i>Bontsha monwana o le mong.</i>	Ho ne ho Kganya tsatsi le tjhabile.	<i>Etsa eka matsoho a hao ke mahlasedi a letsatsi.</i>	Motswalle a le mong a budutu o ile a re, ‘Ha ke dule!’	<i>Foka letsoho ho sadisa hantle.</i>	<table border="1"> <tr> <td>Mantswe</td> <td>Diketso</td> </tr> <tr> <td>Ha o na le botswalle o tseba, opa diatla, (opa habedi)</td> <td><i>Opa diatla habedi</i></td> </tr> <tr> <td>Ha o na le botswalle o tseba, opa diatla, (opa habedi)</td> <td><i>Opa diatla habedi</i></td> </tr> <tr> <td>Ha o na le botswalle o tseba, ebile o batla ho bontsha, (opa habedi)</td> <td><i>Tshwaranang ka matsoho le motswaille</i></td> </tr> <tr> <td>Ha o na le botswalle o batla ho bontsha opa diatla! (opa habedi)</td> <td><i>Opa diatla habedi</i></td> </tr> <tr> <td>O ne a ikemise-ditse ho hlola lebelong la hae!</td> <td><i>Thoho-letsa jwalo ka mohlodi.</i></td> </tr> </table>	Mantswe	Diketso	Ha o na le botswalle o tseba, opa diatla, (opa habedi)	<i>Opa diatla habedi</i>	Ha o na le botswalle o tseba, opa diatla, (opa habedi)	<i>Opa diatla habedi</i>	Ha o na le botswalle o tseba, ebile o batla ho bontsha, (opa habedi)	<i>Tshwaranang ka matsoho le motswaille</i>	Ha o na le botswalle o batla ho bontsha opa diatla! (opa habedi)	<i>Opa diatla habedi</i>	O ne a ikemise-ditse ho hlola lebelong la hae!	<i>Thoho-letsa jwalo ka mohlodi.</i>	<table border="1"> <tr> <td>Mantswe</td> <td>Diketso</td> </tr> <tr> <td>Zodwa o mathile, ha a bapala</td> <td><i>Matha-matha seba-keng seo o leng ho sona.</i></td> </tr> <tr> <td>O ikwetlisitse bosiu le motsheare</td> <td><i>Ikets eka o a robala mme o otolle matsoho a hao eka o etsa mahlase di a letsatsi.</i></td> </tr> <tr> <td>O mathile ka lebelo le makatsang</td> <td><i>Mathisa menwana ya hao ka lebelo le o ka le kgonang</i></td> </tr> <tr> <td>O ne a ikemise-ditse ho hlola lebelong la hae!</td> <td><i>Thoho-letsa jwalo ka mohlodi.</i></td> </tr> </table>	Mantswe	Diketso	Zodwa o mathile, ha a bapala	<i>Matha-matha seba-keng seo o leng ho sona.</i>	O ikwetlisitse bosiu le motsheare	<i>Ikets eka o a robala mme o otolle matsoho a hao eka o etsa mahlase di a letsatsi.</i>	O mathile ka lebelo le makatsang	<i>Mathisa menwana ya hao ka lebelo le o ka le kgonang</i>	O ne a ikemise-ditse ho hlola lebelong la hae!	<i>Thoho-letsa jwalo ka mohlodi.</i>	<table border="1"> <tr> <td>Mantswe</td> <td>Diketso</td> </tr> <tr> <td>Maikemis etso a tla o hlodisa lebelo.</td> <td><i>Phahami sa matsoho a hao ho bontsha tlholo.</i></td> </tr> <tr> <td>Empa ha ke tswile Qetellong ha ho na dihlong.</td> <td><i>Tsitsinya letsoho la hao bo bontsha Tjhe!</i></td> </tr> <tr> <td>‘Hobane ha ke tswile qetellong nkare,</td> <td><i>Beha letsoho la hao molomon g.</i></td> </tr> <tr> <td>‘Bonyane ke entse bojotle ba ka kajeno!’</td> <td><i>Tlolela hodimo</i></td> </tr> </table>	Mantswe	Diketso	Maikemis etso a tla o hlodisa lebelo.	<i>Phahami sa matsoho a hao ho bontsha tlholo.</i>	Empa ha ke tswile Qetellong ha ho na dihlong.	<i>Tsitsinya letsoho la hao bo bontsha Tjhe!</i>	‘Hobane ha ke tswile qetellong nkare,	<i>Beha letsoho la hao molomon g.</i>	‘Bonyane ke entse bojotle ba ka kajeno!’	<i>Tlolela hodimo</i>
Mantswe	Diketso																																																								
<u>Metswalle e mehlano e ilo bapala kantle,</u>	<i>Bontsha menwana e mehlano</i>																																																								
Ho ne ho kganya letsatsi le tjhabile	<i>Etsa eka matsoho a hao ke mahlasedi a letsatsi.</i>																																																								
E mong wa metswalle a re: “Ha ke dule!”	<i>Foka-tsitsinya letsoho ho ba sadisa hantle.</i>																																																								
Yaba ho sala metswalle e mene.	<i>Diha monwana o le mong, o tsitsinye menwana e mene e setseng.</i>																																																								
Mantswe	Diketso																																																								
Motswalle a le <u>mong</u> a jewang ke budutu o ile a lo bapala.	<i>Bontsha monwana o le mong.</i>																																																								
Ho ne ho Kganya tsatsi le tjhabile.	<i>Etsa eka matsoho a hao ke mahlasedi a letsatsi.</i>																																																								
Motswalle a le mong a budutu o ile a re, ‘Ha ke dule!’	<i>Foka letsoho ho sadisa hantle.</i>																																																								
Mantswe	Diketso																																																								
Ha o na le botswalle o tseba, opa diatla, (opa habedi)	<i>Opa diatla habedi</i>																																																								
Ha o na le botswalle o tseba, opa diatla, (opa habedi)	<i>Opa diatla habedi</i>																																																								
Ha o na le botswalle o tseba, ebile o batla ho bontsha, (opa habedi)	<i>Tshwaranang ka matsoho le motswaille</i>																																																								
Ha o na le botswalle o batla ho bontsha opa diatla! (opa habedi)	<i>Opa diatla habedi</i>																																																								
O ne a ikemise-ditse ho hlola lebelong la hae!	<i>Thoho-letsa jwalo ka mohlodi.</i>																																																								
Mantswe	Diketso																																																								
Zodwa o mathile, ha a bapala	<i>Matha-matha seba-keng seo o leng ho sona.</i>																																																								
O ikwetlisitse bosiu le motsheare	<i>Ikets eka o a robala mme o otolle matsoho a hao eka o etsa mahlase di a letsatsi.</i>																																																								
O mathile ka lebelo le makatsang	<i>Mathisa menwana ya hao ka lebelo le o ka le kgonang</i>																																																								
O ne a ikemise-ditse ho hlola lebelong la hae!	<i>Thoho-letsa jwalo ka mohlodi.</i>																																																								
Mantswe	Diketso																																																								
Maikemis etso a tla o hlodisa lebelo.	<i>Phahami sa matsoho a hao ho bontsha tlholo.</i>																																																								
Empa ha ke tswile Qetellong ha ho na dihlong.	<i>Tsitsinya letsoho la hao bo bontsha Tjhe!</i>																																																								
‘Hobane ha ke tswile qetellong nkare,	<i>Beha letsoho la hao molomon g.</i>																																																								
‘Bonyane ke entse bojotle ba ka kajeno!’	<i>Tlolela hodimo</i>																																																								

Potso ya letsatsi	Arola barutwana ka dihlopha tse 6 (bokgoni bo tswakilweng) Ba lokela ho tseba hore ba seholpheng sefe. (mohl. mebal, diphoofolo, dipalesa jj.) bakeng sa POTSO YA LETSATSI. Ka Mantaha, Laboraro le Labohlano le leng le le leng o tla ngola potso e tsamaellanang le (Mookotaba wa hao) e senang dikarabo tse fosahetseng tlapangollong. Barutwana ba lokela ho tseba hore na ba seholpheng sefe. Bitsa seholpha se eme, dule jj.	Hopotsa barutwana POTSO YA LETSATSI ya seholpha sa bona. a. Bapala papadi le barutwana ka ho bitsa dihlopha tse fapaneng ho tla etsa mosebetsi e fapaneng mohl: *Seholpha se sekgubedu emang. • Seholpha se sekgubedu: Emang • Seholpha sa mmala wa lamunu: Opang diatla makgetlo a mararo. • Seholpha se botala: Dikolohang.	<p>1. Ngola potso e latelang o be o take le kerafo tlapangollong: Ke mmala o fe o o o ratang ho fetisisa?</p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>tala</td> <td>pinki</td> <td>perese</td> </tr> </table> <p>2. BONTSHA KA HO ETSA (MODELLING) Mehlala ho bontsha barutwana hore ba arabe dipotso jwang. Hlokomela hore barutwana ha ba atamelana, Ha ho kgonahala, kopa seholpha ho ema mme barutwana ba arabe ho tswa ditulong tsa bona. Ha nako ya hore barutwana ba se atamelana e se e fetile, barutwana ba ka bitsetswa tlapangollong. Sepheo ke ho etsa hore barutwana ba bue. Ha moithuti a le mong a fane ka karabo, mohlala: "Tholwana e o e ratang ka ho</p>	tala	pinki	perese	<p>1. Ngola potso e latelang o be o take le kerafo tlapangollong: Ke tholwana efe e o e ratang ka ho fetisisa?</p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>apole</td> <td>lamunu</td> <td>perekisi</td> </tr> </table> <p>2. BONTSHA KA HO ETSA (MODELLING) Mehlala ho bontsha barutwana hore ba arabe dipotso jwang. Hlokomela hore barutwana ha ba atamelana, Ha ho kgonahala, kopa seholpha ho ema mme barutwana ba arabe ho tswa ditulong tsa bona. Ha nako ya hore barutwana ba se atamelana e se e fetile, barutwana ba ka bitsetswa tlapangollong. Sepheo ke ho etsa hore barutwana ba bue. Ha moithuti a le mong a fane ka karabo, mohlala: "Tholwana e o e ratang ka ho</p>	apole	lamunu	perekisi	<p>1. Ngola potso e latelang o be o take le kerafo tlapangollong: Ke phoofolo efe e o e ratang ka ho fetisisa? Itlhakisetsa "Potso ya letsatsi ka ho botsa potso e tshwanang le: Ke eng e o e ratang haholo? Nama kapa Meroho</p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>kat se</td> <td>ntja</td> <td>nonyana</td> </tr> </table> <p>1. 2. BONTSHA KA HO ETSA (MODELLING) Mehlala ho bontsha barutwana hore ba arabe dipotso jwang. Hlokomela hore barutwana ha ba atamelana, Ha ho kgonahala, kopa seholpha ho ema mme barutwana ba arabe ho tswa ditulong tsa bona. Ha nako ya hore barutwana ba se atamelana e se e fetile, barutwana ba ka bitsetswa tlapangollong. Sepheo ke ho etsa hore barutwana ba bue. Ha moithuti a le mong a fane ka karabo, mohlala: "Tholwana e o e ratang ka ho</p>	kat se	ntja	nonyana	<p>Yaba ha ho sa na metswalle e setseng e bapalang.</p> <p>Diha monwana o le mong o setseng.</p> <p>Ngola potso e amanang le mookotaba wa beke, e senang karabo e fosahetseng tlapangollong. Sepheo ke ho etsa hore barutwana ba bue puo. Ba botse potso ba e arabe, kamora moo o botse barutwana ba bang ka phaposing ho phetha karabo eo.</p> <p>Ngola potso e amanang le mookotaba wa beke, e senang karabo e fosahetseng tlapangollong. Sepheo ke ho etsa hore barutwana ba bue puo.</p> <p>Ngola potso e amanang le mookotaba tlapangollong o dumelle seholpha se arabe. Ha ho na karabo e nepahetseng le e fosahetseng. Mohlala: O rata ho ja eng ka letsatsi la hao la tswalo? Kuku kapa lebejana po?</p>				
tala	pinki	perese																	
apole	lamunu	perekisi																	
kat se	ntja	nonyana																	

			Mohlala: "Mmala e ke o ratang ka ho fetisia ke tala." Botsa barutwana ba bang: "Mmala a o ratang ka ho fetisia ke ofe?"	fetisia ke efe?" Botsa barutwana ba bang: "Tholwana eo a e ratang ka ho fetisia ke efe?"	barutwana ba bue. Ha moithuti a le mong a fane ka karabo, mohlala: "Phoofolo e ke e ratang ka ho fetisia ke ntjha." Botsa barutwana ba bang. "Phoofolo eo a e ratang ka ho fetisia ke efe?"					
Tlotlontswa a sisintsweng Tlotlontswa e tla tsamaelana le Mookotaba o kgethilweng. (Ruta mantswe a ka bang 4 ka letsatsi ho tloha bekeng ya 3)	Ruta barutwana lentswe 'tshwana' a. Nehelana ka dibuka tsa barutwana. b. Taka sebopoho se bonolo tlapangollong. c. Hhalosetsa barutwana hore ba lokela ho taka sebopoho se tshwanang le seo ka dibukeng tsa bona. d. Phetha makgetlo a 4 ho isa ho a 5.	Ruta barutwana lentswe 'fapané' a. Bontsha menwanwa e 1- 5. b. Hhalosetsa barutwana hore bona ba lokela ho bontsha palo e FAPANENG ya menwana. c. Phetha makgetlo a 4 ho isa ho a 5.	'Tshwana' le 'Fapané' a. Bokeletsa disebediswa tse jwaloka: Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE, dipensele, tjoko, le rula b. Bontsha barutwana tse ding tsa disebediswa tseo. c. Ba hhalosetse hore ha disebediswa tseo di TSHWANA, barutwana ba tlameha ho bontsha MENWANA E METONA E SHEBILE HODIMO hodimo. d. Ha disebediswa di sa FAPANE ba lokela ho bontsha MENWANA E MOTONA E SHEBILE FATSHE.	Ruta barutwana mantswe: ngata a. Taka/Seha mola o yang fatshe mahareng a tlapangollo. b. Taka DIDIKADIKWE TSE NNE ka lehlakoreng le le leng la hao. c. Taka DIDIKADIKWE TSE PEDI ka lehlakoreng le leng. d. Botsa barutwana hore na ke lehlakore lefe le nang le tse NGATA. e. PHETA ka palo tse fapaneng tsa didikadikwe.	Ruta barutwana lentswe: nyane/nyenyane a. Laela barutwana ba BARARO ba eme ka lehlakoreng le le leng la hao. b. Laela moithuti a le MONG a tlo ema ka lehlakoreng le leng la hao. c. Botsa barutwana: Ke sehlopha se feng se nang le barutwana ba bangata? d. PHETA ka palo tse fapaneng tsa barutwana.	setsalle, botshepehi, mosa, motswalle wa sebele, makunutu, ditshepiso, bosomi, ditshebo, ho sireletsa, lonya, ditshoso.	setsalle, ditlhong, bo pelonolo, ho nahanelo ba bang, kutlwelo bohloko, lelente, mohope, bokoa, tokoloho, monga, lerato	maikemisetso, thahasello, bohlokwa, talente, kgau, lebelo, sepheo, iphapanya, ttleleba, lokisa, matla	Pele, morao, teboho, nehelana, maikutlo, qeto, Pele, morao, teboho, nehelana, maikutlo, qeto,	
Mantswe a bonahlang	Mosuwe o lokela ho ikgethela mantswe a								bana, sheba, mang, ngata, tloho	

		bonahalang a beke le beke.								
Netefatso ya ho ruta khurukhulam o yohle		<ul style="list-style-type: none"> • Ho tswellisa pele tlotlontswe ya ho mamela le ho bua a sebedisa meokotaba kapa dihlooho. • Ho latela le ho fana ka ditaelo. • Ho utlwisia le ho araba dipotsa tse bonolo. • Nka karolo dipuisanong se kgutshwane tsa sehlooho se tlwaelehileng. • Ho tshwarella ka hlooho le ho etsa dithothokiso tse bonolo le diraeme tsa diketso le dipina. • Bapala dipapadi tsa puo. 								
Mosebetsi o qetuwe ka la										

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
Mooko taba	HO BALA – HO BALA KA TATAISO YA DIHLOPHA Mantaha, Labobedi, Laboraro, Labone , Labohlano									
Tsebo/ Dikgopololo kutlwisiso /Bokgoni	Tekanyetso ya ho bala: <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo ho bopa dihlopha tsa ho bala ka tataiso ya dihlopha. Bala pale e tekanyetsong ya sethatho o arabe dipotso. <p>Bitsa barutwana ka bonngwe le bonngwe ho kgetha dihlopha tsa bona tsa ho bala. Leka ho arola barutwana ka dihlopha tse 5. Hlophisa ditema tse 3 (E le nngwe e mahareng, ya bobedi e lebonolo, ya boraro e le thata) – (O ka sebedisa buka ya mosebetsi ya DBE kapa Tataiso Ya Tekanyetso ya ho Bala ya Dikereiti tse Tlase - EGRA)</p> <p>Sehlopha sa 1: Moithuti ha a tsebe mantswe kapa o tseba a mmalwa feela. Ha a elellwa kamano ya ditlhaku le medumo.</p> <p>Sehlopha sa 2: Moithuti o tseba mantswe a mmalwa kapa a tlwaelehileng. Ha a bonahale a elellwa kamano ya ditlhaku le medumo. Moithuti o hloka thuso ha a bala mantswe a matjha.</p> <p>Sehlopha sa 3: Moithuti o tseba mantswe a tlwaelehileng. Moithuti o hloka thuso ho qhaqholla mantswe a matjha.</p> <p>Sehlopha sa 4: Moithuti o tseba mantswe a mangata a tlwaelehileng ebole o kgona ho qhaqholla mantswe a mangata. Moithuti o hloka thuso ka dinako tse ding ho qhaqholla mantswe a matjha.</p> <p>Sehlopha sa 5: Moithuti o tseba mantswe a mangata a tlwaelehileng ebole o na le bokgoni ba ho qhaqholla mantswe a matjha a so kang a bonwa. O bala ka boitshepo le maikutlo. Moithuti ke e mong wa dibadi tse hlwahlwa ka phaposing.</p>	<p>1. Ruta mekgwa ya ho bala ka Tataiso ya Sehlopha.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kgetha baetapele ba etsang bonnate ba hore dihlopha ha di etse lerata. Kgetha baetapele ba dibuka. Ba hhalosetse tsela eo ba tlamehang ho e sebedisa ha ba hloka ya ntlwaneng. <p>2. Ruta barutwana ho sebedisa maqephe a mosebetsi ka nako eo o sebetsang le sehlopha sa barutwana.</p>	<p>Mamela sehlopha se le seng ka letsatsi ha barutwana ba bang ba etsa mosebetsi e meng jwalo ka maqephe a mosebetsi kapa mosebetsi ka bukeng ya mosebetsi ya DBE.</p> <p>Kgetha tema e boemong bo loketseng sehlopha.</p> <p>Qala ka ho phetha mantswe a beke a hlhang kgafetsa.</p> <p>Kopa barutwana ka bong ho o balla. Obamela molao wa ho sielana dibaka ha ho hlokahala mme o bitse barutwana ka bonngwe ho tla o balla. Ba dumelle feela ho dula ka sehlopha ha ho sielana dibaka ho se ho sa hlokahale.</p>							
Netefatso ya ho ruta khurukhula mo yohle	<ul style="list-style-type: none"> Balla buka ya hae hodimo sehlopheng se badiswang ka tataiso le titjhere. Sehlopha sohle se bala pale e tshwanang. Sebedisa mekgwa ya ho bala e rutilweng Puong ya Lapeng ho etsa moevelo le ho itekola ha a bala. (sebedisa medumo, mantswe a hlhang kgafetsa, detemoso tsa tema le hlrophollo ya sepobeho ho bala mantswe a sa tlwaelehang) Ho bala ka thello le ho bontsha maikutlo a nepahetseng. Bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo ha a balla hodimo. Eketsa tloltlontswe ya mantswe a hlhang kgafetsa ho tswa thutong tsa ho bala ka tataiso ya sehlopha, kopanelo le ho bala ka bolokolohi. 									
Mosebetsi o qetuwe ka la										

Sehlooho	HO BALA – HO BALA KA KOPANELO Labobedi le Labone									
Tsebo/ Dikgopol kutlwisiso /Bokgoni	Tekanyetso ya Sethatho: Araba dipotso tse bonolo ka pale. Mesebetsi ya kutlwisiso						Labobedi 1 Pele ho padiso	Labobedi – Padiso ya bobedi	Labobedi: Pele ho padiso	Labobedi – Padiso ya bobedi
Netefatso ya ho ruta khurukhula mo yohle	<ul style="list-style-type: none"> Mamela dipale tse kgutshwanyane, hokahanya boitemohelo ba hae, mamella monyaka dipale tse eseng tsa nnete di phethwa kapa di balwa ho tswa bukeng e kgolo kapa phousetara. Araba dipotso tsa kutlwisiso hodima pale e badilweng. Noha hore ke eng se tlo etsahala a sebedisa maitemohelo a hae. Fana ka maikutlo a hae ho se badilweng. Hlalosa hore pale e entse hore a ikutwe jwang. Describes how the story made him/her feel. Phetha pale. Bala mongolo wa hae le wa barutwana ba bang. Bala ditema tse kang dithothokiso le diraeme tse tlwaelehileng. 						Labone – Padiso ya pele	Labone- Kamora Padiso	Labone: Padiso ya Pele	Labone- Kamora Padiso
Mosebetsi o getuwe ka la										
Sehlooho	MEDUMO Mantaha, Laboraro , Labohlano									
Tsebo/ Dikgopol kutlwisiso /Bokgoni	Tekanyetso ya Sethatho e itshetleha medumong e rutilweng Kereiting ya 2: didumannotshi tse tswakilweng, didumammoho tse tswakilweng, kamano ya medumo le dithaku tsa tlhaku e le nngwe, mantswe a leloko le le leng.	Ntlafatso: Didumannotshi tse tswakileng: oo/ee	Ntlafatso: Didumammoho tse tswakilweng sh	Didumammoho tse tswakilweng: th	Didumammoho tse tswakilweng: ts	Didumammoho tse tswakilweng: tl	Didumammoho tse ikemetseng: nt	Didumammoho tse ikemetseng: nk	Didumammoho qalong ya mantswe: ng	Didumammoho qetellong ya mantswe: ng
	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe	Mantaha: Tsebisa modumo o motjha le mantswe Laboraro: Ho arola le ho kopanya Labohlano: Ho bopa mantswe

Netefatso ya ho ruta khurukhula mo yohle	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa kamano ya medumo le dithaku tsa tlhaku e le nngwe. Bopa le ho arola mantswe a nang le dithaku tse 3-4 a sebedisa medumo e rutilweng (mohl: a-l-a, a-la, ala) Kgobokanya mantswe a tlwaelehileng ka mantswe a leloko le le leng (mohl. ana, ina, una) Elellwa medumo ya didumamoho tse tswakilweng. (mohl: sh, th, ts, ng, tl) Elellwa medumo e tswakilweng ya didumannotshi e tswakilweng e 3. (mohl: 'oo'ho hlooho, ; ee'ho feela) 										
Mosebetsi o getuwe ka la											
Sehlooho	HO NGOLA Labobedi and Labone										
Tsebo/ Dikgopololo kutlwisiso /Bokgoni	Tekanyetso ya Sethatho: <ul style="list-style-type: none"> Sebopheho sa puo le tshebediso se rutwa ho sa tobawna le sona: Mongolo wa boiqapelo: <ul style="list-style-type: none"> Ngola dipolelo tse rarahantsweng ka tatellano e e nepahetseng. Ngola seratswana se ka bang le dipolelo tse 3. Organises information in a simple graphic form. Sebedisa mabitso le maemedi ha a ngola. Sebedisa lekgathe lejwale, lekgathe letlang, le lekgathe le fetile ha a ngola. Matshwao a Puo 	1. Hlalosa hore barutwana ba tlo itaka ba be ba ngole dipolelo tse pedi tse buang ka bona. 2. SEBEDISA MOHLALA (model) ka ho taka setshwantsho sa hao tlapangollong.	1. Hlalosa hore barutwana ba tla taka maikutlo a bona a tsatsi la pele sekolong. 2. Barutwana ba tla ngola dipolelo tse pedi ka maikutlo a bona a tsatsi la pele sekolong. 3. Sebedisa MOHLALA ka ho taka setshwantsho sa hao tlapangollong. 4. Sebedisa MOHLALA ho bontsha barutwana o eketsa ka dipolelo tse pedi setshwantshong sa hao.	1. Hlalosa hore barutwana ba tla taka phoofolo eo ba e ratang ka ho fetisa. 2. Kamora moo, ba tla ngola dipolelo tse pedi ka mahae a bona. 3. BONTSHA barutwana mohale ka ho taka lehae la hao tlapangollong. 4. BONTSHA barutwana mohale ka ho eketsa ka dipolelo tse pedi setshwantshong sa hao.	1. Hlalosetsa barutwana hore ba tla taka mahae a bona. 2. Kamora moo, ba tla ngola dipolelo tse pedi ka mahae a bona. 3. BONTSHA barutwana mohale ka ho taka lehae la hao tlapangollong. 4. BONTSHA barutwana mohale ka ho eketsa ka dipolelo tse pedi setshwantshong sa hao.	Sehlooho: Ngola serapa ka ho ba motswalle ya molemo Labobedi Ho ba motswalle ya molemo ho bolela... Ke motswalle ya molemo hobane ... Ntho e nngwe e nketsang motswalle ya molemo ke ...	Labobedi: Barutwana ba lokisa diphosho dirapeng tsa bona/edita tsa beke e fetileng. Ngola lenane la ho hlahloba tlapangollong: mohl. <table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr> <td>Ke sebedisitse dithaku tse kgolo</td> <td></td> </tr> </table> Labone Ke a rata ha metswalle ya ka e ... Hape ke rata ha metswalle ya ka e ... Ho bohlokwa ho ba motswalle ya molemo hobane...	Ke sebedisitse dithaku tse kgolo		Labobedi: Ngola lenane la ntho tse o ikemiseditseng ho di etsa. Dintho tseo ke ikemiseditseng ho di etsa: 1. Ke ikemiseditse ho... 2. Ke ikemiseditse ho... 3. Ke ikemiseditse ho...	Sehlooho: Ngola serapa ka maike misetso a hao a nang le thahasello ya ho a fihlella.
Ke sebedisitse dithaku tse kgolo											
							<table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr> <td>Ke sebedisitse matshwao a puo (..?)</td> <td></td> </tr> </table> Labone: Ngola serapa se sekugutshwanyane ka e nngwe ya dintho tse lenaneng la hao la labobedi.	Ke sebedisitse matshwao a puo (..?)		Labo bedi Seph eo sa ka ke ho... 2. Ke ikemiseditse ho... 3. Ke ikemiseditse ho...	Sehlooho: Ngola serapa ka maike misetso a hao a nang le thahasello ya ho a fihlella.
Ke sebedisitse matshwao a puo (..?)											
						<table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr> <td>Ke balletse dipolelo tsa ka hodimo.</td> <td></td> </tr> </table> Labone Barutwana ba ngololla diratswana tsa bona, ba eketsa	Ke balletse dipolelo tsa ka hodimo.		Ntho e nngwe eo ke tle e etsa ke...	Sehlooho: Ngola serapa ka maike misetso a hao a nang le thahasello ya ho a fihlella.	
Ke balletse dipolelo tsa ka hodimo.											
						<table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr> <td>Ke hlahlobile mabitso eo ke a sebedisitseng</td> <td></td> </tr> </table>	Ke hlahlobile mabitso eo ke a sebedisitseng		Ho bohlokwa ho nna hobane ... Ke nahana ke tla ikutwa ... ha ke fihlellsetse sepheo sena.		
Ke hlahlobile mabitso eo ke a sebedisitseng											

							ka ho taka ditshwantsho ho hlophisetsa ho “phatlalatswa”			
Netefatso ya ho ruta khurukhula mo yohle	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa bokgoni ba ho ngola bo rutilweng Puong ya Pele. Ngola manane a raraneng a nang le dihlooho. Ngola le ho tshwantsha dipolelo (4-6) ka sehlooho se tlwaelehileng. Sebedisa mehato ya ho ngola (mokgwaritso, ho ngola le ho lokisa diphoso). Sebedisa matshwao a puo a rutilweng Puong ya Pele. Peleta mantswe a tlwaelehileng ka nepo a bile a leka ho peleta a sa tlwaeleheng ka tsebo ya medumo. Bopa pokello ya mantswe le ho ngola bukantswe/dikshenare ya hae. Sebedisa bukantswe ya bana. 									
Mosebetsi o getuwe ka la										
SEBOPHO SA PUO LE TSHEBEDISO LABOHLANO										
Sehlooho										
Tsebo/ Dikgopololo kutlwisiso /Bokgoni							<ol style="list-style-type: none"> Hlalosetsa barutwana hore ba tlo ithuta ka mabitso. Hlalosetsa barutwana hore ntho e nngwe le e nngwe e na le lebitso. Mabitso ke dintho. Hlalosetsa barutwana hore lebitso le ka fetolwa ho tloha bonngweng ho isa bongateng ntlo – matlo seta- dieta. 	Maemedi nna;• yena;• bona;• wena;• sona;• rona Ke nna, le yena, le sona, le wena, le bona	Bonngwe le bongata Elellwa kamoo mantswe a fetohang kateng ho tloha bonngwe ho ya bongateng. mothobatho. lesale-masale	Lekgathe lejwale, lekgathe letlang. Qala ka ho hlalosa leetsi. Ngola maetsi a mmalwa tlapangollong (bua, tsamaya, bina, bapala, ngola, tlola) Kamora moo hlalosa hore, ha re kenya ‘tlo’ ka pele ho mantswe ana ho bolela hore ketso ke hona e tlo etsahala. (ke tlo ngola, ke tlo bua, ke tlo tsamaya, ke tlo bina)
Netefatso ya ho ruta khurukhula mo yohle	<ul style="list-style-type: none"> Utlwisia le ho sebedisa lekgathe lejwale. Utlwisia le ho sebedisa lekgathe letlang. Utlwisia le ho sebedisa lekgathe lefetile Utlwisia le ho sebedisa mabitso le bongata ba ona. Ntlafatsa sebopho sa puo le tshebediso e seng e rutilwe Kereiting ya R le 2: 									

Mosebetsi o qetuwe ka la											
Mesebetsi ya katoloso						Taka o be o ngole ka wena le metswalle ya hao.	Taka o be o ngole ka mpho e o e fileng motswalle wa hao ka letsatsi la hae la tswalo.	Taka ntho e le nngwe e o ka thabelang ho e hapa.	Taka o ngole ka tsatsi le o kileng wa hapa ntho e itseng.		
Tsebo ya pele ho thuto e hlokahalang						Tsebo ya Mookotaba e ka ba ntho e molemo. Sebedisa mokga wa ho botsa dipotsa ho lemoha tsebo ya barutwana.					
Disebediswa (Kantle ho buka tsa mesebetsi) ho ntlaftsa ho ithuta.	Mesebetsi ya tekanyetso ya Sethatho	Mesebetsi yah o tiisa thuto ya letsatsi.				Dibuka tse kgolo, Dipapetla tsa mantswe Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa ho bala Maqephe a mosebetsi eo barutwana ba ka a sebedisang ha o sebetsa le sehlopha ho baleng ka tataiso.					
Tekanyetso bakeng sa ho ithuta (Tekanyetso e seng ya semmuso)					<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ena e lokela ho lekolwa le ho hlahljwa tsatsi le leng le leng dithutong tsa Puo. Bokgoni bo bong le bo bong ha bo a rerelwa ho ba mosebetsi wa tekanyetso, empa bo reretswe ho netefatsa hore barutwana ba fuwa menyetla e lekaneng ho itlhakisetka ka ho bua le ka ho etsa. Sena se tlameha ho etswa ka mokgwa oo e seng wa semmuso, o sa rewang le o tswelang pele. 						
Tekanyetso e etswang sekolong (Tekanyetso ya semmuso)					<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ena e lokela ho shebuwa e be e hlahljwe ka nako ya dithuto letsatsi le letsatsi. Bokgoni bo bong le bo bong ha bo a rerelwa ho ba mosebetsi wa tekanyetso, empa bo reretswe ho neteratsa hore barutwana ba fuwa menyetla e lekaneng ho itlhakisetka ka ho bua le ka ho etsa. Diruburiki, manane a hlahlolo le mosebetsi ya ho ngola e ka sebediswa. Tekanyetso e ka ngolwa feela ha dikgopolokuthwiso di se di rutilwe mme barutwana ba fumane nako e ngata ya ho itlhakisa. 						

TEKANYETSO

TEKANYETSO YA SETHATHO 2021

Tekanyetso ya Sethatho e reretswe ho fa titjhere lesedi la bokgoni/maemo eo barutwana ba leng ho ona le mosebetsi e o lokelang ho tsepama ho ona Kotareng.

PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 3 KOTARA 1

BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA			MEDUMO			HO BALA LE HO BOHA				MONGOLO						Ditshwaelo (Ha ho hlokahala)
KENYA TSHEBETSONG KA BEKE:	1-3 Mos 1.1	1-3 Mos 1.1	1-3 Mos 1.2	1-3 Mos 2.1	1-4 Mos 2.2	1-4 Mos 2.3	1-6 Mos 3.1	1-6 Mos 3.1	1-6 Mos 3.1	1-6 Mos 3.2	1-6 Mos 4.1	1-6 Mos 4.2	1-6 Mos 4.3	1-6 Mos 4.4	1-6 Mos 4.5	1-6 Mos 4.6	
KEY: <u>FROM OBSERVATIONS</u> <i>Learner performance</i> ✓ <i>ho feta tekano</i> ▲ <i>ho a kgotsofatsa</i> ● <i>o a leka</i> ✗ <i>ha ho kgotsofatsse</i>	Tswela pole ho bopa tlottontswe ya molomo a sebedisa dihlooho tse kgethiweng ke titjhere. Mamela pale le ho phefta hape ditema tsa molomo. Hlwaya ntho ho tswa thalosong e kgutshwane e bonolo. Barutwana ba lokela ho nyalyanya tlhaloso le setshwantsho se repahetseng.	Ejellwa medumlo ya didummanntotsi e tswakilwena manswena. Bopa le ho arola manswe a qalang ka didumammo.	Ho bopa manswe ho hlalosa dintho	Sebedisa mawa a ho bala a rutilweng Puong ya Lapeng ho fumana moeelo wa tema le ho itekola ha a bala.	Bala ka thello le ka maikutto a nepahetseng.	Bonisha kutlwisyo ya mtatishwao a puo ha a balla hodimo.	Araba dipotso ka pale.	Ngola dipolelo tse rarahantsweng ka tatellano a be a di ngololle.	Ngola serapa sa dipolelo tse ka bang 3 a be a e ngololle.	Hlophisa tlhahiso leseding la dikerafo ise bonolo.	Sebedisa matshwao a puo a seng a rutilwe Puong ya pele.	Sebedisa mabitsos le maemedi ha a ngola.	Sebedisa lekganathe lejwale, lefetile, letang ka nepo.				
Mabitso a barutwana																	

LEANO LA TEKANYETSO

Karolo ya Puo	Ditsebo tse tla hlahlojwa ka mokgwa wa tekanyetso	Mofuta wa tekanyetso	Disebediswa sa Tekanyetso	Matshwao (Tshitshinyo)	Letsatsi le lokelwang ho phethwa	Mosebetsi o phethilwe ka letsatsi lena
Ho mamela le ho bua.	<ul style="list-style-type: none"> Bontsha kutlwiso ya tlotlontswe ka ho supa dintho ka phaposing ho ya ka ditaelo le dipotso tsa titjhere. Araba dipotso tse bonolo kamora ho mamela pale e seng ya nnete. 	Ho shebisisa/ ho etsa le ho araba ka ho bua	Ruburiki	7	Beke ya 9	
	Tekanyetso ya Sethatho		Lenanetekolo	n/a		
Dintlha tsa titjhere: • Ditsebo/Bokgoni bo bong le bo bong ha bo a rerelwa ho ba mosebetsi wa tekanyetso, empa bo reretswe ho neteratsa hore barutwana ba fuwa menyetla e lekaneng ho itlhakisetsa ka ho bua le ka ho etsa. Bekeng ya 9 o lokela o be o phethela lenane la ho hlahloba (checklist) mme o fe moithuti matshwao ka ntho tse 2 tseo a di kgonang ho ya ka ruburiki. Re kenya letshwao le le leng feela SASAMS la ho mamela le ho bua.						
Medumo Ka molomo	Elellwa medumo e tswakilweng ya didumammoho	Ho shebisisa/ ho etsa le ho araba ka ho bua	Ruburiki	8	Bekeng ya 9	
	Tekanyetso ya Sethatho		Lenanetekolo	n/a		
Dintlha tsa titjhere: Ditsebo/Bokgoni bo bong le bo bong ha bo a rerelwa ho ba mosebetsi wa tekanyetso, empa bo reretswe ho neteratsa hore barutwana ba fuwa menyetla e lekaneng ho itlhakisetsa ka molomo dithutong tsa letsatsi le letsatsi. Bokgoni/Tsebo ya barutwana ya Medumo ka Molomo e tla shebisisa le ho hlahlojwa dithutong tsa letsatsi le leng le le leng. Ka Beke ya 9 o lokela o be o se o file moithuti e mong le e mong matshwao ka nepo ho ya ka lenane la ho hlahloba le ruburiki tse hokeditsweng. Re kenya letshwao le le leng feela la Medumo ho SASAMS.						
Ho Bala Ka molomo	<ul style="list-style-type: none"> Araba dipotso tse bonolo tsa molomo kamora ho mamela pale Tekanyetso ya sethatho 	Ho shebisisa/ ho araba ka ho bua	Ruburiki / Lenanetekolo	5	Bekeng ya 9	
H	<ul style="list-style-type: none"> Ngola serapa sa dipolelo tse 4-6. Tekanyetso ya Sethatho 	E ngotsweng	Buka ya moithuti ya mosebetsi	12 (ho ya ka ruburiki e sebedisitsweng)	Bekeng ya 9	
Dintlha tsa titjhere: Bokgoni ba ho ngola bo lokela ho hlahlojwa nakong ya ho ngola ka kopanelo. O lokela ho phethela lenane la hlahlolo bekeng ya 9 ho ya ka se o se boneng. Ha ho hlokahale mosebetsi wa ho ngola wa semmuso le ho kenya matshwao ho SASAMS.						
LINTLHA KAOFELA: Matshwao a tla kenywa SASAMS. Matshwao a tla fetolwa ho bontsha mehato 1-7						

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO: TEKANYETSO E ETSWANG SEKOLONG

PUO YA TLATLETSO YA PELE KEREITI 3 KOTARA 1

MEHLALA YA DIRUBURIKI E KA SEBEDISWANG:

RUBURIKI YA HO MAMELA LE HO BUA				
SEPHEO	1. Bontsha kutlwiso ya tlottlontswe ka ho supa dintho tse ka phaposing ho ya ka ditaelo kapa dipotso tsa titjhere. 2. Barutwana ba araba Dipotso tse bonolo kamora ho mamela tema e seng ya nnete.			
HO KENGWA TSHEBETSONG	1. Beke ya 7 kapa 8 ha barutwana ba se ba le settled ba ngola. 2. Beke ya 7 kapa 8 tsa molomo: Potso ya letsatsi			
MOSEBETSI 1	Boemo 1 1-2	Boemo 2 3-4	Boemo 3 5-6	Boemo 4 7
MATSHWAO	Etsa bonnete ba etsa mosebetsi wa bona wa ho ngola ka kgutso. Bitsetsa barutwana ka bonngwe ho tla ho wena. Sebedisa setshwantsho sa pale ya buka e kgolo ya beke ya ___, kapa ho tswa bukeng ya mosebetsi ya DBE. Bolella moithuti ho supa dintho tse pedi tse o di bitsang. Kamora moo, bolella moithuti ho fana ka mabitso a ntho tse pedi tse o di supang.	Moithuti o kgona ho supa ntho eo titjhere a e bitsitseng ka nepo. Moithuti ha a kgone ho fana ka mabitso a dintho tseo titjhere a di supang.	Moithuti o kgona ho supa dintho tse pedi tseo titjhere a di bitsitseng. Moithuti ha a kgone ho fana ka mabitso a dintho tseo titjhere a di supang.	Moithuti o kgona ho supa dintho tse pedi tseo titjhere a di bitsitseng. Moithuti o fana ka mabitso a dintho tse pedi tseo titjhere a di supang.
MOSEBETSI 2	Boemo 1 1-2	Boemo 2 3-4	Boemo 3 5-6	Boemo 4 7
MATSHWAO	Bala tema e seng ya nnete o botse barutwana dipotso ka yona. Meokotaba ya Thuto ya Bophelo e tla o thusa.	Moithuti ha a hlolwa ke ho araba dipotso kantle ho thuso ya titjhere.	Moithuti o araba dipotso ka thuso ya titjhere.	Moithuti o araba dipotso empa o a qeaqea kapa o ha a bue.
TSHEBETSO YA DIPALO	<ul style="list-style-type: none"> Kopanya matshwao a moithuti e mong le a mong a ka hodima 7 a mosebetsi e mmedi ho fumana kakaretso ka hodima 14. Arola ka 2 ho fumana tekanyetso ho tswa ho 1-7 ho bakeng sa tlaleho/repoto. 			

MEDUMO				
SEPHEO	Elellwa le ho bopa mantswe ka didumammoho tse tswakilweng.			
TSE KENYWANG TSHEBETSONG	Phethela mosebetsi ona ka beke ya 8-9 Etsa tse latelang nakong ya thuto ya medumo			
MOSEBETSI	<ul style="list-style-type: none"> • Barutwana ba sebedisa dibuka tsa bona tsa ho ngolla. • Laela barutwana ho ngola dinomoro 1-10 • Ba mamele ka hloko, mme ba ngole karabo pela nomoro e nepahetseng. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngola modumo wa pele wa lentswe sheba. 2. Ngola modumo wa pele wa lentswe tjhesa 3. Ngola modumo wa pele wa lentswe hlapa 4. Ngola modumo wa ho qetela wa lentswe moshe 5. Ngola modumo wa ho qetela wa lentswe fatshe 6. Kopanya medumo ena o ngole lentswe she-ba 7. Kopanya medumo ena o ngole lentswe tjha-ba 8. Kopanya medumo ena o ngole lentswe hlo-la 9.. Kopanya medumo ena o ngole lentswe mo-nya-ko 10. Kopanya medumo ena o ngole lentswe mo-tsa-ma-o 			
RUBURIKI	1.	2	3	4
Arola mantswe a didumammoho tse tswakilweng.	Moithuti o ha a na kutlwisiso ya medumo e qalang le e qetelang mantswe.	Moithuti o na le kutlwisiso ya medumo e qalang empa o haellwa ke medumo e getellang.	Moithuti o na le kutlwisiso ya medumo e qalang le e qetelang.	Moithuti o na le kutlwisiso e ntle ya medumo e qalang le e qetelang mantsweng.
Kopanya mantswe a didumammoho tse tswakilweng.	Moithuti ha a na kutlwisiso ya ho kopanya mantswe a didumammoho tse tswakilweng.	Moithuti o leka ho kopanya medumo ho bopa mantswe. O etsa dikakanyo ka ho sebedisa enngwe ya didumammoho tse tswakilweng.	Moithuti o na le kutlwisiso e itseng ya ho kopanya medumo ho kenyelletsa le didumammoho ho bopa mantswe.	Moithuti o na le bokgoni ba ho kopanya medumo ho kenyelletsa le didumammoho ho bopa mantswe.

HO BALA

SEPHEO	Tema e balwang, le dipuisano le titjhere.				
HO KENYA TSHEBETSONG	Etsa mosebetsi ona ho tloha bekeng ya 7 ho ya pele.				
MOSEBETSI	<p>Etsa mosebetsi ona nakong ya Ho bala ka Tataiso ya dihlopha. Efa barutwana leqephe la mosebetsi ho etsa bonneta ba hore ba kgutsitse. Bitsetsa sehlopha mmateng o bolelle barutwana hore o tlo bua ka pale ya Buka e kgolo ya bekeng e fetileng.ek.</p> <p>Remind them of the story and show them the pictures once again.</p> <p>Botsa dipotso tse tshwanang le tse latelang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sehlooho sa pale ena ke sefe? 2. O nahana Hobaneng e fuwe sehlooho se? Sehlooho se se bua ka eng? 3. Baphethwa ba pale e ke bo mang? 4. Ke mophethwa ofe e o mo ratang ka ho fetisia? Fana ka lebaka. 5. Ke mophethwa ofe e o sa mo rateng? Fana ka lebaka. 6. Bothata bo paleng ke bofe? 7. O ithutile eng ho tswa paleng? <p>Ha barutwana ba araba, mamela ka hiloko o etse bonneta ba hore ba fumana monyetla wa ho araba kaofela ha bona.</p>				
RUBURIKI	1.	2	3	4	5
	Moithuti ha a bontshe kutlwiso ya pale. O hiloko tshehetso ya titjhere hore a bue ho itseng ka pale.	Moithuti o leka ho phetha kapa ho bua ka pale. Moithuti ha a kgone ho sebedisa tlotlontswe le puo e loketseng.	Moithuti o kgona ho araba dipotso tse itseng ka pale. O sebedisa tlotlontswe le puo e loketseng.	Moithuti o kgona ho araba bongata ba dipotso ka pale. O sebedisa tlotlontswe le puo e loketseng.	Moithuti o araba dipotso tsohle ka pale. O sebedisa tlotlontswe le puo e loketseng ka thello le ka boitshepo.

RUBURIKI YA HO NGOLA

SEPHEO	Moithuti o sebedisa foreimi ya pale ho qetela serapa ka dipolelo tse 4-6.				
KENNGWA TSHEBETSONG	Sena se ka etsahala ho tloha bekeng ya 7-9				
MOSEBETSI	Tsamaisa thuto ya ho ngola jwalo ka tlwaele. Phutha dibuka tsa barutwana mafelong a beke.				
RUBURIKI	1	2	3	4	
DIKAHARE	Karabo ya moithuti ha e amane le sehlooho. Moithuti o phetha polelo e le nngwe kgafetsa.	Karabo ya moithuti e amana le sehlooho. Moithuti o kenyelletsa dintlha tse mmalwa. Moithuti haholoholo o sebedisa seboleho sa polelo se tshwanang.	Karabo ya moithuti e ya kgahlisa ebile e amana le sehlooho. Moithuti o kenyelletsa dintlha tse mmalwa. Moithuti o sebedisa seboleho sa polelo se nepahetseng.	Karabo ya moithuti e ya kgahlisa ebile e feta ho lebelletsweng. Moithuti o kenya dintlha tse mmalwa. Moithuti o sebedisa seboleho sa polelo se nepahetseng.	
TSELA EO MONGOLO O HLOPHISITSWENG KA YONA	Seratswana se na le dikarolo tsa qalo, bohareng le qetelo. Maikuto a mangata a bonahala a haella. Mehopolo ha e ya kopana.	Seratswana se na le dikarolo tsa qalo, bohareng le qetelo empa maikutlo kapa mehopolo ha e ya kopana.	Seratswana se hlophisitswe ka nepo, ho kenyelletsa le qalo, bohareng le qetelo. Mehopolo e kopane.	Serapsa se hlophisitswe ka nepo, ho kenyelletsa le qalo, bohareng le qetelo. Mehopolo e kopane. Serapsa se baleha ka thello.	
HO HLOPHISA LE PUO	Moithuti o na le tlotlontswe ya motheo e lekantsweng. Moithuti ha a sebedise seboleho le tshebediso ya puo e ntjha e rutilweng. Moithuti o leka ho hlophisa le ho lokisa diphoso tsa tshebediso ya puo, mopeleto le matshwao a puo empa ho ntse ho setse diphoso tse ngata.	Moithuti o sebedisa mantswe a matjha a tlotlontswe, o leka le tshebediso e ntjha ya puo e rutilweng. Moithuti o lokisa diphoso mosebetsing wa hae ho ntlatfatsa tshebediso ya puo, mopeleto le matshwao a puo empa ho ntse ho na le diphoso.	Moithuti o sebedisa mantswe a matjha a tlotlontswe le tshebediso ya puo e ntjha e rutilweng. Moithuti o lokisa diphoso mosebetsing wa hae, haholoholo tshebediso ya puo, mopeleto le matshwao a puo.	Moithuti o sebedisa mantswe a mangata a matjha a tlotlontswe, le tshebediso ya puo e rutilweng ka nepo. Moithuti o lokisa diphoso mosebetsing wa hae ka bottlalo, tshebediso e	

				nepahetseng ya puo, mopeleto le matshwao a puo.
--	--	--	--	---

KAKARETSO YA MEDUMO YA MOKGAHLELO WA MOTHEO

	KEREITI 1		KEREITI 2		KEREITI 3	
	MOOKOTABA	MEDUMO	MOOKOTABA	MEDUMO	MOOKOTABA	MEDUMO
K1 BEKE 1	NTLAFATSO		LEANO LA HO NTLAFATSA & TEKANYETSO YA SETHATHO j,w, r, a.		LEANO LA HO NTLAFATSA & TEKANYETSO YA SETHATHO Ntlafatso ya oo, ee, sh, th, ts, tl, nk, nt, ng.	
K1 BEKE 2						
K1 BEKE 3	Ho kgutlela sekolong	Medumo ya tikoloho				
K1 BEKE 4		Medumo ya tikoloho				
K1 BEKE 5	Lelapa leso		Medumo ya tikoloho	e	Setswalle ke eng?	oo, ee sh, th, ts, tl nk, nt ng
K1 BEKE 6		a				
K1 BEKE 7	Re bapalla kantle	e	Re keteka matsatsi a tswalo	e	Maikemisetso	oo, ee sh, th, ts, tl nk, nt ng
K1 BEKE 8		s		i		
K1 BEKE 9	Re na le maikutlo	p	Ho tsamaya dibaka	o	Maikemisetso	oo, ee sh, th, ts, tl nk, nt ng
K1 BEKE 10		Ho phetha mosebetsi		u		
K2 BEKE 1	Metswalle	e	Re thusa metswalle	Ho phetha medumo a, e, ela Ho phetha medumo	Nna le bana beso	a o
K2 BEKE 2		n		y		
K2 BEKE 3	Dintho tse holang	m	Ho ipehela diphihlelo	s	Ho ikwetlisa ho tswala katileho	a oa
K2 BEKE4		h				
K2 BEKE5	Diphoofolo	o	Re na le maikutlo	didumannotshi tse phahameng le tse tlase	Malapa a hlokamelana	ng/nk mp/nt hl sw
K2 BEKE 6		b		didumannotshi tse phahameng le tse tlase		
K2 BEKE 7	Dipapadi	c	Ho etsa diphoso	qetellong ya mantswe (ng)	Ho Hlorisa	ng
K2 BEKE 8		k		qetellong ya mantswe (ng)		
K2 BEKE 9	Dikolobe tse tharo tse nyenyan	i	Polokeho le maikarabelo	Ho phetha mosebetsi	Re bangodi	Ho phetha mosebetsi
K2 BEKE10		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi		
K2 BEKE11						
K3 BEKE 1	Dibaka toropong	t	Meetlo	sh	Kutlwelo bohloko	tlw hlw tsh
K3 BEKE 2		g		hl		
K3 BEKE3	Re sebetsa mmoho	d	Setjhaba sa heso	ts		
K3 BEKE 4		u		th	Botshepehi	ph
K3 BEKE 5	Diaparo tsa rona	r	Monahano wa boqapi	Maloko a mantswe		
K3 BEKE6		f		ph-	Ho rarolla mathata	ll th nth
K3 BEKE7	Ho bala ho monate	l	Ho ja hantle	th-		
K3 BEKE 8		bongata		rw-	Ho ithuta dintho tse ntjha	ntj
K3 BEKE 9	Mmele ya rona e dula e bolokehile e phetse hantle	bongata	Ho tshoha le ngongoreha	ela-		
K3 BEKE10		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi	Boitsebiso	ts
K3 BEKE11				Ho phetha mosebetsi		
K4 BEKE1	Tharollo ya mathata	j	Tharollo ya mathata	sw-	Matla a thuto	mph
K4 BEKE2		ll		lw		
K4 BEKE3	Re a hola re a fetoha	w	Baetaapele ba kgale	kg-		ntw

K4 BEKE 4		f		hl	Ho kgoba matshwafo le ho phutholoha	Ho phetha mosebetsi
K4 BEKE 5	Nalane ya rona	Ho phetha mosebetsi	Tlhoris & Ponahalo	oo	Mahlomola	-ng
K4 BEKE 6		Ho phetha mosebetsi		ee		ng-
K4 BEKE 7	Mahlale a monate!	Bongata	Tshebediso e ntle ya "tekgonoloji"	Ho phetha mosebetsi	Nalane	Ho phetha mosebetsi
K4 BEKE 8		Bongata		Tekanyetso		ntjhw-
K4 BEKE 9	BOITOJISETSO BA 2022	Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi		dinhlongwapele
K4 BEKE10		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi		Ho phetha mosebetsi